



MINISTARSTVO ZA ODGOJ
I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO

Online upis djece u javne i privatne predškolske
ustanove Kantona Sarajevo

Korisničko uputstvo za Komisije

Sadržaj

Sadržaj	2
O ovom uputstvu	3
Prijava na sistem.....	4
Odjava	5
Glavni meni.....	6
Verifikacija.....	7
Izvještaji.....	9
Podrška	10

O ovom uputstvu

Online upis djece u javne i privatne predškolske ustanove Kantona Sarajevo ima za cilj uspostavu centralizovane baze podataka djece koja se upisuju u javne i privatne predškolske ustanove u Kantnonz Sarajevo.

Ovo uputstvo je namijenjeno komisijama.

Prijava na sistem

Ova forma omogućava identifikaciju korisnika, čime mu se omogućava prikaz funkcionalnosti koje odgovaraju njegovoj korisničkoj ulozi i pravima pristupa definisanim za tu ulogu.

Da bi se korisnik prijavio na aplikaciju, treba unijeti svoje korisničko ime i lozinku u odgovarajuća, za to predviđena, i označena polja.


Nakon unosa korisničkih podataka, potrebno je kliknuti na dugme „Prijava“ ili pritisnuti dugme „Enter“.

U slučaju ispravno unesenih podataka, korisnik će biti preusmjeren na početnu stranicu menija čiji sadržaj odgovara ulozi njegovog korisničkog računa, te će mu biti omogućen pristup svim funkcionalnostima aplikacije predefinisanim za upotrebu korisnika iz te uloge.

U slučaju unosa pogrešnih autorizacijskih podataka, korisniku će biti prikazana poruka o grešci, te će biti zamoljen da nanovo pokuša izvršiti prijavu na sistem.

Odjava

Odjava nije implementirana u vidu posebne forme, nego kao globalno dostupan link, prikazan u meniju, u desnom gornjem dijelu ekrana, svakog prijavljenog korisnika. Klikom na ovaj link korisnik se odjavljuje sa aplikacije, oduzete su mu sve privilegije, te je preusmjeren na početnu stranicu aplikacije.



Glavni meni

Nakon uspješne prijave, u lijevom dijelu se nalaze glavne funkcionalnosti vezane za ministarstvo:



Verifikacija

Ako u glavnom meniju odaberete Verifikacija pojavit će vam se forma kandidata za verifikaciju.


Kandidati se na ovoj listi pojavljuju nakon što potvrde svoje lične podatke, učitaju i potvrde dokumente.

Na ovoj listi također imate opciju za filtriranje kandidata po svim parametrima koji se nalaze na samom početku forme pa sve do dugmeta FILTRIRAJ koje je potrebno kliknuti nakon odabira parametara.

Da bi verifikovali dokumente kandidata potrebno je kliknuti na točkić koji se nalazi na desnoj strani prikaza jednog kandidata i onda kliknuti na Dokumenti.

Nakon što odaberete i kliknete na Dokumente sistem vas preusmjerava na listu dokumenata. Na listi pored naziva dokumenta imate opciju za preuzimanje i prikazivanje dokumenta.

Ukoliko kliknete na PREUZMI taj dokument će se preuzeti na vaš uređaj, a ukoliko kliknete PRIKAŽI sistem će ispod prikazati vaš dokument.




Sama verifikacija dokumenata se radi klikom na dugme VERIFIKUJ ili na neko od druga da dugmeta koja se nalaze na prikazu ukoliko nešto nije uredu sa dokumentom.

Izvještaji


Izvještajima se pristupa tako što se klikne na Izvještaju u glavnom meniju. Nakon što kliknete na Izvještaji otvara se forma menija sa svim izvještajima i poregledom odabranog.

Nakon što u meniju odaberete izvještaj potrebno je kliknuti na Prikaži.



The screenshot shows the application's sidebar with several menu items: Komisije, Konkursni rok, Djeca, Rang liste, Izvještaji (which is highlighted in blue), and Šifarnici. The main content area is titled 'Izvještaji' and contains a search form with fields for 'Školska godina' and 'Konkursni rok'. A red box highlights the 'View Report' button at the bottom right of the search form.

Nakon što kliknete PRIKAŽI, ispod vam se pojavljuje forma pregleda izvještaja gdje je prvo potrebno unijeti tražene parametre za izvještaj i onda kliknuti na dugme View report.



The screenshot shows the same application interface as the previous one, but the main content area now displays a report table titled 'Djeca na konkursnom'. A context menu is open over the first row of the table, showing options like Word, Excel, PowerPoint, PDF, etc. The 'Word' option is highlighted with a red box. The table contains the following data:

Prezime i ime djeteta	oID djeteta	Datum rođenja	Škola
1 Skejic Zejd	17716501	20. 01. 1998.	xxxxxxxxxxxxxx
2 Mali Aid	271718220463	27. 12. 2017.	xxxxxxxxxxxxxx
3 Skejic Iman	472307172848	20. 02. 2003.	xxxxxxxxxxxxxx
4 Malo Aid	501863585737	17. 09. 2020.	xxxxxxxxxxxxxx
5 Skejic Ismail	544560778185	17. 09. 2017.	xxxxxxxxxxxxxx
6 Orni Medo	844037443524	17. 09. 2017.	xxxxxxxxxxxxxx

Kada vam se izvještaj prikaže i uvjerite se da je uredu, isti je moguće preuzeti na vaš uređaj klikom na označenu ikonu nakon čega je samo potrebo kliknuti na format u kojem želite ovaj izvještaj navašem uređaju.

Podrška

Podršci korisnika pristupate tako što ćete u glavnom meniju kliknuti na podršku. Nakon toga sistem sva preusmjerava na listu zahtjeva za podršku. Ukoliko želite podnijeti novi zahtjev za podršku potrebno je kliknuti na PODNESI ZAHTJEV.

The screenshot shows a sidebar with several menu items: Vrtić, Komisije, Verifikacija, Finansije, Rang liste, and Podrška. The 'Podrška' item is highlighted with a purple background and a question mark icon. To the right, a main panel titled 'Lista zahtjeva za podršku' is displayed. It includes columns for 'Vrsta zahtjeva', 'Datum kreiranja', 'Status', and 'Opis'. A message 'Nema dostupnih podataka' is shown. At the top right of the main panel is a purple button labeled '+ PODNESI ZAHTJEV'.

Kada kliknete na PODNESI ZAHTJEV sistem vam otvara formu unosa zahtjeva gdje je potrebno unijeti tražene informacije i opet kliknuti PODNESI ZAHTJEV.

The screenshot shows a form titled 'Podnesi zahtjev za podršku'. It has fields for 'Vrsta zahtjeva*' (selected to 'Osnovna'), 'Opis zahtjeva (minimalno 20 karaktera)' (empty), and a 'Dodatak' section (empty). At the bottom are two buttons: 'ODUSTANI' and a purple 'PODNEŠI ZAHTJEV' button.

Nakon toga sistem vas ponovo preusmjerava na listu zahtjeva gdje pored svakog zahjeva imae prikazan status zahtjeva.

The screenshot shows a table titled 'Lista zahtjeva za podršku' with columns: 'Vrsta zahtjeva', 'Datum kreiranja', 'Status', and 'Opis'. There are two rows: one with 'Osnovna' status 'Nije završen' and another with 'Osnovna' status 'Završen'. Both rows have a gear icon at the end. Below the table is a pagination bar showing 'Redaka po stranici: 30' and '1-2 od 2'.

Vrsta zahtjeva	Datum kreiranja	Status	Opis
Osnovna	26. 05. 2022.	Nije završen	Ne možemo dodati vrstu odgovarajuće grupe.
Osnovna	26. 05. 2022.	Završen	Greška kod unosa komisije.